





AM



PM



Grad de perih 3 - Mercat

AM:



Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDiuendres 22 12 2023



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**


Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDiuendres 22 12 2023



Nhèu recenta




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus. Tarde: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perih de lauegi.

I a un perih pronunciat de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible. Damb era intensificacion dera nheuada, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau.

Damb era nheuada e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, a compdar deth maitin se formarèn naues plaques de vent. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, pendent era tarde eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. A compdar dera tarde queirà en una àrea extensa de 20



a 30 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm. Era nhèu recenta e plaques de vent e generalizadas se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Era part inferior deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Damb era intensificacion des precipitacions, adicionau aument deth perilh de lauegi.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi

enDiuendres 22 12 2023



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent mès recentes son, de manèra isolada, inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Agustes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire sustot enes extrems e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargues fòrtes. Endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Agustè endrets son fòrça rari mès de mau reconéisher. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es condicions de temps an causat ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères apròp des crestes en còtes nautes e nauta montanha. Açò se da especiaument enes pales ombrères. Era part inferior deth mantèth s'a facetat. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

En còtes baixes e mejanes: Era part inferior deth mantèth ei umida.



Vèspe e prumèra mitat dera net: En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès.

Tendéncia

Queirà en periòde enquiath diuendres en una àrea extensa de 40 a 80 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Ath long dera jornada: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, clar aument deth perilh de lauegi. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus, de manèra isolada tanben grani. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: augment deth perih de lauegi ↗
 enDiuendres 22 12 2023



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuèncià: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
 Frecuèncià: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: augment deth perih de lauegi ↗
 enDiuendres 22 12 2023




Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
 Frecuèncià: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuèncià: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus. Tarde: Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Era nhèu recenta e plaques de vent extenses formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt seràn progressivament mès inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Açò se da especiaument enes pales ombrères. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna vasta a compdar de meddia eth vent serà, apròp des soms, plan fòrt. Queirà en quauqui




sectors enquia 15 cm de nhèu. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu. Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Açò se da especiaument enes pales ombrères. Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères e tanben en còtes nautes e nauta montanha.

En còtes baishes e mejanes: Era part inferior deth mantèth ei umida.

Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDiuendres 22 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son en part encara inestables per dessús des 2400 m aproximativament. Es plaques de vent pòden de manèra isolada desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosi son fòrça rari mès de fòrça mau reconéisher.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Sustot per dessús des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es condicions de temps an causat ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu.

Vèspe e prumèra mitat dera net: Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Sustot ath nòrd queirà de 25 a 50 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth perilh de lauegi augmentarà fòrtament. Era nhèu recenta abondiu e en particular plaques de vent extenses representen era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 22 12 2023

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent adicionaus.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. Eth perilh de lauegi augmentarà sense pujar de grad.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDiuendres 22 12 2023



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son clarament identificables peth montanhaire expèrt. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud. Es condicions de temps causaràn ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu.

Vèspe e net: Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Sustot ath nòrd queirà en periòde enquiath diuendres de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth perilh de lauegi aumentarà. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.